

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Val
36		1321.00.1.1.02.00		Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB			4.19
40		1321.00.1.1.07.00		Rem.Dep.B. - FNDE- QSE- 106961-6 BB			4
41		1321.00.1.1.08.00		Rem.Dep.B. - FNDE- PNATE-109490-4 BB			6
42		1321.00.1.1.09.00		Rem.Dep.B. - FNDE- PNAE-105367-1 BB			5
47		1321.00.1.1.14.00		Rem.Dep.B - FNAS - BI.GBF - Gestão Bolsa Familia			2
50		1321.00.1.1.17.00		Rem.Dep.B - FNAS- BI.GSUAS - IGDSUAS			6.2
51		1321.00.1.1.18.00		Rem.Dep.B. - FNAS- BI.PSB - PAIF			2
54		1321.00.1.1.21.00		Rem.Dep.B. FMS - FNS- Custeio - c 13032-x			6.2
65		1718.03.1.1.10.00		FNS - SUS - Piso Atenção Basica Fixo (PAB Fixo)			393.8
66		1718.03.1.1.31.00		FNS - SUS - Estrategia Saude da Familia - PSF			72.7
67		1718.03.1.1.32.00		FNS - SUS - Agentes Comunitario de Saúde - ACS			65.0
68		1718.03.1.1.33.00		FNS - SUS - Saude Bucal SB			26.7
69		1718.03.1.1.38.00		FNS - SUS - Nucleo de Saude da Familia - NASF			88.0
70		1718.03.1.1.39.00		FNS - SUS - Prog. Melh. Qlde At. Basica PMAQ			16.5
71		1718.03.2.1.10.01		FNS - SUS - Teto Financeiro - MAC			61.2
72		1718.03.2.1.12.01		FNS - SUS - Centro de Espec. Odontologica - CEO			158.4
73		1718.03.2.1.13.01		FNS - SUS - Brasil Sorridente - BSOR			90.0
74		1718.03.3.1.14.01		FNS- SUS - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental e			50.7
75		1718.03.3.1.18.01		FNS- SUS- Vigilancia Sanitária			12.8
76		1718.03.4.1.02.01		FNS - SUS - Comp. Bas.Assist. Farmaceutica			13.5
78		1718.05.1.1.01.00		FNDE - Salario Educação - QSE			224.6
79		1718.05.3.1.01.00		FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Creche			10.4
80		1718.05.3.1.02.00		FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Pre-Escola			13.6
81		1718.05.3.1.03.00		FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Ens. Fundamental			31.1
82		1718.05.3.1.04.00		FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Ens. Medio			13.0
83		1718.05.3.1.05.00		FNDE - PNAE - Alim. Escolar - A.E.E.			1.6
84		1718.05.4.1.01.00		FNDE - PNATE - Ensino Infantil			5.7
85		1718.05.4.1.02.00		FNDE - PNATE - Ensino Fundamental			15.8
86		1718.05.4.1.03.00		FNDE - PNATE - Ensino Medio			1.3
89		1718.12.1.1.10.01		FNAS-BI.GBF- Gestão Bolsa Familia - IGD			17.1
90		1718.12.1.1.20.01		FNAS-BI.PSB- PAIF			105.9
91		1718.12.1.1.30.01		FNAS-BI.PSB- Serv. conv. e Fort. Vinc - SCFV			113.9
92		1718.12.1.1.40.01		FNAS- BI. GSUAS - IGDSUAS			7.5
104		1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL			1.854.9
115		1718.05.9.1.00.25		FNDE - Brasil Carinhoso - TD - Creches			7
120		2418.03.9.1.00.22		FNS- Estrut.Serv. da Rede Atenção Basica			199.1
127		1321.00.1.1.30.00		Rem. Dep. B. FNAS - BPC na Escola			
130		1321.00.1.1.33.00		Rem. Dep. B. FNDE - Brasil Carinhoso			
137		1718.99.1.1.99.00		Outras Transf. União Cessão Onerosa do Bônus do			435.9
138		1718.12.1.1.55.01		FNAS- BPC NA ESCOLA			1
TOTAL NO PERIODO...							4.114.219,1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALESSANDRA CARLOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
Acesse: <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-QEAI-CP TF-54WC-67Q3

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2019

*Esado***LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Val
113		2428.10.9.1.24.00	Conv. MIT. Constr. Vestiário P. Ecolog. nº12-18		296.17
114		2428.10.9.1.32.00	Gov. SP. MIT - Iluminação Ornamental 106/18 - J.Pa		45.02
123		2428.10.9.1.33.00	G. SP.MIT- Fonte Rev. P. Alberto B.107		167.80
TOTAL NO PERÍODO. . .					509.00

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Val
124		2440.00.1.1.10.00	Permuta Area Instit. p/Dinheiro Esp- Loteam. Res. V	597.21	
125		1990.99.1.1.00.01	Doações Patrocinios Eventos Culturais e Turisticos	8.11	
132		1910.08.1.1.20.01	Multas Decorr. Proc. Judicial - Ao FUMSET	8.21	
133		1321.00.1.1.79.00	Rem. Dep. Bancarios Outros Rec. Vinculados	5.31	
9049		9999.00.0.0.03.	Caução Ivone dos Santos - Conc. 002-2019 - Proc. (12.51	
TOTAL NO PERIODO. . .					631.41